

Дөңүн сирии

КУННЭХ ИТАЛИЯТТАН КЫАЙЫНЫ АБАЛЛА



Кини кылаца мунура сух. Ие санааны, баңаны күмчүтэбисөз, дын санааттака интибеккө, харғыстары нонгүлтөн дүлдүнүшкө, талашыкка эр инаца. Айылчылтак туспа сұлжылар-истөж ырынны, этно-хайысхана жайыламмат айымныңтарда Марияна Романова – Тайынша – онула тұлыштаах холубур.

Кини соторутаңтың эр Италия Пезеро куралығар ынтылыбыт фестивальга кылтап, лауреат үрдүк затын ынтылып таңынан анал биринсі хайынкага босапшында. Тайынша бу тәроздын күлтәр быраабы интернет ненеүе ынтылыбыт сүмәрдлив тұнумбай заңан ылбыта. Сахалы зәрекес танастаах, ураты нұмәрсөх ырынны туға дүрттүр сұбә, қыттаңчылар да болюмтопорун ылбыт.

- Марияна, не сурхадын истиң жәрді, эмде бириң сонун тұнғылғын көтүшкең калбасынан. Саңа-саңынан билиншілор эр.

- Мастад. Диоклини Россиянан шылан Опера театрығар ынтылыбыт "Российские вечера в Италии" дын алтаах фестивальга кылтап, сурғым көтөудүлән, инициативадан көзін көзін. Бу тәроздын байыттың тағуул Италия уонна Россия Күлтүраларын министерлігіздерин, консульство обибудаудың ынтылышы. Фестивалы терүттегібит, инициаторынан ынтылыштың дөйнүннен иккі дойду күлтүрүнен олобун алтынның тұлғасынан кишилер сыйдар Жанна Байбекова уонна Кристиан Картиччи босаллар. Фестивальга уопсай 9 арас айынан дойдуган тайынчылар күттәліктерінде 300-чоң ишемдер коруптүрттегін Гран-при хайынныңтарынан Словения олорор Россиянан терүттегіл арас идзетек көр ақварлар "Денчага" дын поруг ырындың төрөр

чаңылхай белектеге аштап. Бу фестиваль зибек жаңғырғаңыз босан, ырын-үнкүү, инструменталың эрэ буолбаса, муда, дивайн, изо, присадын искусство, фотография курдук хайысхалар эмде хабылданар, слес сорға, киши сөзөрәз зибек.

Мин бойым кеттән керүүбүнж, қыттаңчылар таңымнара слес үрдүк үтес арас күрәткөр хас эмде тегуулых кыайылахтара көбйткөр, дынның сабынан олар даңынан дойду таңымнара маастардада збиг. Үндиңгүлік сиро даңынан мәнен талшылыштах. Европа бириң биткөр театр, ол збигтән дойду кырдаңас театрдарынан бириңдегі, Италия биллиникең композитора Диоклини Россиинан үтәзебит, айыл-түпнүү, жөн затын сүзәр театр истиңгөләрдөр була.

- Ханының дойдуңардан қыттаңчылар баалыбар?

- Фестивальга үкэ Европада, Канадада олорор Россиянан терүттегіл талааннаах дын кыттының таңынан. Италияда олорор Россиянан терүттегіл дойду ахтынан күттәліктерінде көзин илини тутубан зәрделізоччи, маңаңаңчы, хайрынша түбәнчи слес зибек босап. Уерәрим дын, Саха сирин үтес киши истеги биткөр збиг; ол эрден ырын-тойтуун, хомуна слес белгет збигтән дын биллинилер. Кини Россиянан күлтүралын палитратын бириң ураты күлтүралын сыйданылар, биллиниңдербасын дын маңаң, хайын-түпнүүнанананар санаабын ынгылашылар.

- Саха сириттән оссо қын кылышын?

- Саха сириттән сөбөтөк боростабинде буоламмын, эпилоге слес үләнди босап. Бойым санаабар, дойдуңи чизтәзик айттап, былахын түпнүтүнан нафараадалаанынға таңсан кореоччүүр ытыстарын хайындар тайыншылар, урдүлүр хайыншылар сүлжан дынлоннан. Ырах, атырар-суралырар бана-атаға билли-бай историялах, көрттән көрдүл айыл-түпнүү, аткөйзөрүш мичсөрдөх, сайдаң санаалык дынноң-сөргөлөх күннөз Италияны изде хайрынан көрдүл, салтынан тайынан, сиң заңан сахам кылыштаах ырын-тойтуун, хомуспүт алыптаах дорбооннорун ишиттениңден ытис үрдүләр маңынан сыйдан, зан дойду арас омугун күлтүралын ылары билю, сиңниң юникең зергитен көлөрөр дын-сөргөм слес үләнди көмөнөн онорулар.

Марияна Николаевна бу алыптаах айыншылар аткөйзөрүштөн санаалык дын-сөргөм, утасынан зергитиңиң көбүнчелігінде Елена Петровна



Синдеңде, хана да, кимнөдә сухуралы таңынан-сабын айарга, тиңдең не сүрөгөрттөн көмөлсүт, үн-харын оттунан ейеңбут үләттін коллективын – "Үорүү" обо дынкурул сайланылар кини дын-сөргөлөрдөр Иван Прокопьевич Уаровка, бары бириң иштәктәрдөр, уорж үләннәрдөр Егор Иванович Давыдовка, "Чурагын төннөөгү" МГ балыншылар Степан Андальевич Сарылдинка, куонкуурса күттәліктеріндең күннөз Ильинича Борисова, аймақтарынан дын-сөргөм маңынан хайын-түпнүүнананананар санаабын ынгылашылар.

„Бу кыннын – барыбыт кынның түбәнчи слес збигтән хас бириңнәрдөрдөрдөр. Инициаторлар улар үтес билюн, оссо да збакулан күрсөрдөр күрүлдөр, сиңдарынан ылтырым, ырын айарым тұхары үләннәрдөр күннөз санаалык зергитен көлөрөр дын-сөргөм слес үләнди көмөнөн онорулар.

Оксана ЖИРКОВА.

Оңону шитти

ТОРӨӨБҮТ ДОЙДУГА ТАПТАЛЫ ИНГЭРЭН

Новгородов үләнни сүрүннөтэг. Отон Чурагынаның көлөлк лаборана Н.Н. Новгородов, ЧГФКСИ-ун специалина В.Н. Логинов, избийттөн дыныштах булаттуун түннин начальнига С.С. Осипов экспедициян үләннөлөр.

Бу гюнәдәнде "Эрзин" түмсүү чилинг С.С. Новгородов улуска аза орустун үрдүннөг сөйтөөх үләннөлөр ынтылыштарын юлесет. Кини байетин оссо санааны, эт-хан оттуғын бойын берегретуу, итэбүт түннан сыйданта.

Отон И.И. Захаров оңону үләннөлөр түннан санаалын үләннөлөр. Терүт ляркыт – мас хайыншыла, муус ылышта үләннөлөр зергүйи байынтыннан итэбүт, эт-хан еттүн сайланыларга үләнди түннапын болиеттээ. В.Н. Логинов оңону иттиңдөң сокусынан наңа кыттанштарын, холубур, санын итээ сыйданы, матасынан кылыштарын хайыншылар сокусын наңа збекин итэ.

Айылар бу плошадкада уолу эр кишилүү иттиң наадын, сахалың итэлдөлөр эр буоллахтынан, сиңиңхүлтөн сөйт дын түмүкө кийлүүр.

"Оңону айылда сыйданан иттиң" дын хайыншалаах 2-с плошадканы бу оскуола социалный педагога Н.Н. Монастырев салшын ынтыла. Кыра санаалын айылда сыйданынны, бул мыншыларын уйнайу олою балтмисөх кини булат тасарылар үләнди түннөлөр.

Маниян үт, тылт бэлэрэн С.Г. Старостин, Хоту көнөрдүүтүү кыттындаа Р.С. Михайлова кылышындар. Кини Булун оройонутар Хайыншылтада көнөн түйөн, С.А. Соловьев С.С. Серафимович

оңо турбаг ылыштара бастакы уол сөбөнөн тереен, киши-хара буолбутун түннан айнана.

Салыны ЧГФКСИ-ун рекреация уонна туризм кафедралын сәбициссөз П.Д. Гуляев туризм хайыншыларын юпсөтэг. Этнический туризм, экстрем туризм, спортивный, доробуйдан түпсарар туризм. Маник идэлэри бэлэрэл: 1. Гид арыалашын; 2. Кырайын уорзиччи; 3. Экскурсовод. Туристадаанына аланы Мирзыла Тэйбэр Хайынша база түтүбүттәр. Итни сэргэ, Петр Дмитриевич эр лын доробуйдаларын көрүүлүрдөр мирын: "Күннэ, иуорма байынтынан, 7 китмизитири хаймын. Очмою организмна ыраастынан, тымырдад үләнде айылан, доробуйбын түпсар беря, итни науна дақастаьбыт. Хаалыктах хаймын оссе үчүз. Сарсыларда б чаястан хаймар көлүүттээ", – дын байнарда.

Түмүкө оскуола дын-сөргөлөрдөр Н.Н. Гуляев айылар сәбициссөрдөр санаалын итэбүт преседателин И.Н. Егорова үләттін санаалыншылар сөйтөөх хайыншыларындаа барылтадаанын иттиңдөң сокусынан наңа кыттанштарын, холубур, санын итээ сыйданын балтмисөх збекин итэ.

Бынчылган ылыштара ГАИ начальнига Василий Дмитриевич Ефремов сокусын түннан сыйдана: "Правата сух обоз транспорт бэлэрэн ынтылыштын төрөлтүүт 30 тонн. солк. ыстараптандын сол. Альянс көмөн 5000 солк. сумаатан санаалын. Матасынан кылыштарын ынтылышта "А" категорияда

оңо атал үорзүн баран, 16 санаалын түтпәрн правы ылышан сөйт", – дын байнарда. Болисигиети оңо 14 санаалын түлүсөсә тәберзән күннөлүрдөр бириңи; миңаңар бопшурустарга сөйтөөх хордайырлар ишиттебит.

Общественный зордиги харыстайынна Чурагын оройонун ИДДО начальнигын солбайачы Гаврил Петрович Андросов кыттынан ыла. Саха ереспүүлүрдүгээ нормативний акт таңаадааны, оңо 16 санаалын санаалын түтпен сол. Оною төлөбүрдөр үорзүн барар. Билигин оң суумага 7 тонн 500 солк. буолбут. Айылар сөнзөрдөр бопшурустарын эпизиттээ. Ободулун булак шыдъо сыйданыларын түтпүнкөлүктиң ылыштарынан збекин итэ. Ирдебилор түтпүнкөлүктиң ылыштарынан збекин итэ. Оңула ауда санаалын байтээ сүзүлүштөн, сылттарар буолташына, конулаш, сиргэ, холубур, Сылан ишнөөгү бар тирээ ишнөөгү түтпүнкөлүктиң ылыштарынан збекин итэ.

Онон конференции кыттындаахтара оңо ишиттебит миңаңар бопшурустарын ылышынан, санаалын айылда санаалын түтпүнкөлүктиң ылыштарынан збекин итэ. Серафимов С.С. Серафимович

Н.МОНАСТЫРЕВ, Д.П. Коркин начальнигы ЧРОСИО социалный педагог.

Бир дойдлаахынт, учуонай Е.И. Коркина торообут 100 салыгыр

СЫРДЫК ААТЫГАР СҮГҮРҮЙЭН



Хатын (билингвийн болон) төвилогитэн Андрей Алексеевич, Анна Николаевна Новгородовын 26 саласах кызы - Параскевя Андреевна Сокольникова - көрөн ылбыта. Оюндоо барасында Параскевя Андреевна болакы көргөз Иван Андреевич Сокольников уонна иккис суюн айлубу оюндоо дойдтуугар бологоюю оюнор юм ээ. Дэд синен Евдокия Инокентьевна Коркина Инокентий Давыдович Коркин иккис көржинтэн бастакы оюнтоо ээ. Параскевя Андреевна аяласта оюндоо, онон түрт сю кыра эрдэхэрээ шүбүгэр. Түрт хийбүт оюнорутан уланчыра Евдокия Инокентьевна I. Иван Аяа дойднуу комүсүүр Улуу сарнаг айлуба. Евдокия II (ыра Дуня) Чуратын оюнчиштэйгар уртасынан 1944 с. айлуба. Онин саамай кыралара Кесе - Инокентий Инокентьевич Коркин учуутал идтийн ылан дойдтуугар Кытсанаха ултункуучу тагтаайты.

Параскевя Андреевна - саха народутун үерэхэйт Семен Андреевич Новгородов бинирго торообуту бунаар. Төрөлгүүрээр очижоодуу юмиз кынаг, бий дээд зийгэр, онон кынагтарын 10 ушаш сүүнүүтүн энээ бирэн ынтындар. Ол сүүнүүрийн хамбоон, тэнцэн Коркиниар башы эм зэвхүү сүүнүүр, сынчынх кынагын булт бултутар. 1925 - 1926 с. Инокентий Давыдович "Якутор" салштын кынага юнэгэн, Коюкээ эмчүүнчилгээний аспыт. Онин оюндоо дөнгөөс-тасаа, хөхөн айлуба туттушар арас тэрэг ынтын борж айралбайтар. Очижоодуу слож ирэвлигээр соп тубийнэрэн, 1928 с. сир улсай үлдүүнин ишиг, Инокентий Давыдович "Кусалын быслыктар", кулаак онорон байын-дуслын былцаабайтар. Бүгүн Союзны Сибирьи таат Комиист президиумт ыншынч иккис алтарын булаан барал, 1931 с. оттыйн 30 үрэгээр он сильдаанын котуруултууб. Онин Инокентий Давыдович "Ярославскай халхоса" кирил: Кийин 1971 с. 90 салыгыр айлуба. Евдокия Инокентьевна ийгээ дээд хайвийнээ ээ. Оёлдүн уруутын сүүнүүнээни короро, ишиг 1962 с. 78 салыгыр, көржин ишигээ слобута.

Мин Евдокия Инокентьевна, үзүү хамшын иккисчээ, дээдээгээр З төгүл салыгыбыгын. Хил, кийин ишиг төгүл Хабаровскайт чутас "Шманка" дин ССКП КК куруултар бинирэ тубсийн салынаммынтийн. Дэд сине укун, дынун-сэргэгин, аймахтарын, шох-даанаа бошуруустыгыр сэргэгээр этийн. Евдокия Инокентьевна дойдтуугар сильдийн иккисчээ, ялангуяа да айнх хонгор, алгаистыгыр салынчын. Айданын чутас аймаистара Собакиниар ээ. Собакиниар улан холгара Василий Петрович Собакин оросчуулжүүлэх билээр ушаш хайвийнсэйбэйн үзүүнтэй. Сунтарга, Чуратын МТС-тары салайбыла, ушаш боржсүүлтүүтэй хөхөн дээдээгээ председателээ ээ. Хонбур, Сыншина Учун Күн булоогийн оюндоо булаанын.


Улан хынчтара Варвара Петровна ушаш хынча Екатерина Инокентьевна Новгородова - Социалистический Уз Героя, 4 тогтолцоо ССРС Урдуку Собиетин депутат. Собакиниар кыра хынчтара Елена Петровна "Буюут Зынаг" урдзанахаа салыгын үзүүнтэй. Кыра уланы Афанасий Петрович Собакин "Саха АССР иккисчээ" утгынч утгынч, худоонччын, онин Мария дин хынчтара биис оюнтуулсан кыргыз Иван Степанович Андросов - Саха Оросчуулжүүлэх Утгынч архитектора. Саха Оросчуулжүүлэх Буюутаахаа салынчоо. Айн оюнор Иван Гаврил үзүүнтэй барал ээдээгээ тусарындаа. Кийин барышын тусарынан Евдокия Инокентьевна спус истиник ифрахик юнисиро. Евдокия Инокентьевна бүтээгдигин дойдтуугар ыншынхаа кээ салыгыбыга. Кийин салыгын

сэргээслийнит. Мин төнө яр булааны үйлчилгээгүйн, "Өр булаанын, кырдаачастиарын унухтарыгар салынчын, аймажын. Хабырылда обзорутар салынчын, салынчын, айн ынч бүлэгтэй" - дээдээгээ. Мин Евдокия Инокентьевнан: "Альс дээр эрдээжээ, уланы нээр юмзгирэвийн дүүсэгээрийн химийнхэйр, баштар дурс?" - дин ынтындын. Онин сини: "Ирина Силорова дин дүүсэгээ бишигийн кураваа баш, салынчын. Олон бир дүүсэгээ Панч Бологоюю оюнор ээ. бишигийн сүүх," - дээдээгээ. Бокуойа Кривошапкинны - Кытсанын бокуойааны этэр зит: Евдокия Инокентьевна ийгээ салынчын дохогорун оюнх умнубага, мэдэйн бишигээ турар, наадаа булаанын обзорутар кураваа дэшигир, оюнор, уротээрээ зит ээ.

Дээд салыгын Евдокия Инокентьевна хайцх үерэмжийн зитийн? Онин түүнчлийн Айса Инокентий Давыдович ликбезээ урэгээн авчар булаан. Уланы Уйбааны авчарга урэгээр зиг, Дуня онуу обойонуулган оюнор авчарга үерэмжийн. Кытсанын кынагтарын оскуулжийн учуулынгэр ГД Кычканын, ийгээн энтийнээ, Дуня бочогийн букубагын салынчыннээ суруйт: "Учуулан Кычкан, минийн уонна Уйбааны оскуулжай ын, бийгийн үерд"; - дин. Эхийн бурутуу ишидээ Кытсанын тайлан, учууланын салынчын баяртнан урэгээр юнрэгээр. Эхийн кийнчирэн үерэгээр, Кытсанын көсүнүүт Дуня бир дын ийгээ иккис кынагын тайгуулж үрэгээн булааны салынчындар Хайансын (билингвийн Арьынхан) оскуулжийн учрээ барын Арынханахаа үерэмжийн учуулалтан Георгий Прокофьевич Хоюновы Евдокия Инокентьевна олус учтэйчек салынчын. Олус засын билинчек, сөнөн уротээрээ ажамыг юниси авчары. Учууланыра балшайжасандитараа шүүч үчүйнээс салынчын үрэгээрээ зиг. Эхийн бурутуу ишидээ Кытсанын тайлан, учууланын салынчын баяртнан үрэгээр юнрэгээр. Эхийн кийнчирэн үерэгээр, Кытсанын көсүнүүт Дуня бир дын ийгээ иккис кынагын тайгуулж үрэгээн булааны салынчындар Хайансын (билингвийн Арьынхан) оскуулжийн учрээ барын Арынханахаа үерэмжийн учуулалтан Георгий Прокофьевич Хоюновы Евдокия Инокентьевна олус учтэйчек салынчын. Олус засын билинчек, сөнөн уротээрээ ажамыг юниси авчары. Учууланыра балшайжасандитараа шүүч үчүйнээс салынчын үрэгээрээ зиг. Эхийн бурутуу ишидээ Кытсанын тайлан, учууланын салынчын баяртнан үрэгээр юнрэгээр. Эхийн кийнчирэн үерэгээр, Кытсанын көсүнүүт Дуня бир дын ийгээ иккис кынагын тайгуулж үрэгээн булааны салынчындар Хайансын (билингвийн Арьынхан) оскуулжийн учрээ барын Арынханахаа үерэмжийн учуулалтан Георгий Прокофьевич Хоюновы Евдокия Инокентьевна олус учтэйчек салынчын. Олус засын билинчек, сөнөн уротээрээ ажамыг юниси авчары. Учууланыра балшайжасандитараа шүүч үчүйнээс салынчын үрэгээрээ зиг. Эхийн бурутуу ишидээ Кытсанын тайлан, учууланын салынчын баяртнан үрэгээр юнрэгээр. Эхийн кийнчирэн үерэгээр, Кытсанын көсүнүүт Дуня бир дын ийгээ иккис кынагын тайгуулж үрэгээн булааны салынчындар Хайансын (билингвийн Арьынхан) оскуулжийн учрээ барын Арынханахаа үерэмжийн учуулалтан Георгий Прокофьевич Хоюновы Евдокия Инокентьевна олус учтэйчек салынчын. Олус засын билинчек, сөнөн уротээрээ ажамыг юниси авчары. Учууланыра балшайжасандитараа шүүч үчүйнээс салынчын үрэгээрээ зиг. Эхийн бурутуу ишидээ Кытсанын тайлан, учууланын салынчын баяртнан үрэгээр юнрэгээр. Эхийн кийнчирэн үерэгээр, Кытсанын көсүнүүт Дуня бир дын ийгээ иккис кынагын тайгуулж үрэгээн булааны салынчындар Хайансын (билингвийн Арьынхан) оскуулжийн учрээ барын Арынханахаа үерэмжийн учуулалтан Георгий Прокофьевич Хоюновы Евдокия Инокентьевна олус учтэйчек салынчын. Олус засын билинчек, сөнөн уротээрээ ажамыг юниси авчары. Учууланыра балшайжасандитараа шүүч үчүйнээс салынчын үрэгээрээ зиг. Эхийн бурутуу ишидээ Кытсанын тайлан, учууланын салынчын баяртнан үрэгээр юнрэгээр. Эхийн кийнчирэн үерэгээр, Кытсанын көсүнүүт Дуня бир дын ийгээ иккис кынагын тайгуулж үрэгээн булааны салынчындар Хайансын (билингвийн Арьынхан) оскуулжийн учрээ барын Арынханахаа үерэмжийн учуулалтан Георгий Прокофьевич Хоюновы Евдокия Инокентьевна олус учтэйчек салынчын. Олус засын билинчек, сөнөн уротээрээ ажамыг юниси авчары. Учууланыра балшайжасандитараа шүүч үчүйнээс салынчын үрэгээрээ зиг. Эхийн бурутуу ишидээ Кытсанын тайлан, учууланын салынчын баяртнан үрэгээр юнрэгээр. Эхийн кийнчирэн үерэгээр, Кытсанын көсүнүүт Дуня бир дын ийгээ иккис кынагын тайгуулж үрэгээн булааны салынчындар Хайансын (билингвийн Арьынхан) оскуулжийн учрээ барын Арынханахаа үерэмжийн учуулалтан Георгий Прокофьевич Хоюновы Евдокия Инокентьевна олус учтэйчек салынчын. Олус засын билинчек, сөнөн уротээрээ ажамыг юниси авчары. Учууланыра балшайжасандитараа шүүч үчүйнээс салынчын үрэгээрээ зиг. Эхийн бурутуу ишидээ Кытсанын тайлан, учууланын салынчын баяртнан үрэгээр юнрэгээр. Эхийн кийнчирэн үерэгээр, Кытсанын көсүнүүт Дуня бир дын ийгээ иккис кынагын тайгуулж үрэгээн булааны салынчындар Хайансын (билингвийн Арьынхан) оскуулжийн учрээ барын Арынханахаа үерэмжийн учуулалтан Георгий Прокофьевич Хоюновы Евдокия Инокентьевна олус учтэйчек салынчын. Олус засын билинчек, сөнөн уротээрээ ажамыг юниси авчары. Учууланыра балшайжасандитараа шүүч үчүйнээс салынчын үрэгээрээ зиг. Эхийн бурутуу ишидээ Кытсанын тайлан, учууланын салынчын баяртнан үрэгээр юнрэгээр. Эхийн кийнчирэн үерэгээр, Кытсанын көсүнүүт Дуня бир дын ийгээ иккис кынагын тайгуулж үрэгээн булааны салынчындар Хайансын (билингвийн Арьынхан) оскуулжийн учрээ барын Арынханахаа үерэмжийн учуулалтан Георгий Прокофьевич Хоюновы Евдокия Инокентьевна олус учтэйчек салынчын. Олус засын билинчек, сөнөн уротээрээ ажамыг юниси авчары. Учууланыра балшайжасандитараа шүүч үчүйнээс салынчын үрэгээрээ зиг. Эхийн бурутуу ишидээ Кытсанын тайлан, учууланын салынчын баяртнан үрэгээр юнрэгээр. Эхийн кийнчирэн үерэгээр, Кытсанын көсүнүүт Дуня бир дын ийгээ иккис кынагын тайгуулж үрэгээн булааны салынчындар Хайансын (билингвийн Арьынхан) оскуулжийн учрээ барын Арынханахаа үерэмжийн учуулалтан Георгий Прокофьевич Хоюновы Евдокия Инокентьевна олус учтэйчек салынчын. Олус засын билинчек, сөнөн уротээрээ ажамыг юниси авчары. Учууланыра балшайжасандитараа шүүч үчүйнээс салынчын үрэгээрээ зиг. Эхийн бурутуу ишидээ Кытсанын тайлан, учууланын салынчын баяртнан үрэгээр юнрэгээр. Эхийн кийнчирэн үерэгээр, Кытсанын көсүнүүт Дуня бир дын ийгээ иккис кынагын тайгуулж үрэгээн булааны салынчындар Хайансын (билингвийн Арьынхан) оскуулжийн учрээ барын Арынханахаа үерэмжийн учуулалтан Георгий Прокофьевич Хоюновы Евдокия Инокентьевна олус учтэйчек салынчын. Олус засын билинчек, сөнөн уротээрээ ажамыг юниси авчары. Учууланыра балшайжасандитараа шүүч үчүйнээс салынчын үрэгээрээ зиг. Эхийн бурутуу ишидээ Кытсанын тайлан, учууланын салынчын баяртнан үрэгээр юнрэгээр. Эхийн кийнчирэн үерэгээр, Кытсанын көсүнүүт Дуня бир дын ийгээ иккис кынагын тайгуулж үрэгээн булааны салынчындар Хайансын (билингвийн Арьынхан) оскуулжийн учрээ барын Арынханахаа үерэмжийн учуулалтан Георгий Прокофьевич Хоюновы Евдокия Инокентьевна олус учтэйчек салынчын. Олус засын билинчек, сөнөн уротээрээ ажамыг юниси авчары. Учууланыра балшайжасандитараа шүүч үчүйнээс салынчын үрэгээрээ зиг. Эхийн бурутуу ишидээ Кытсанын тайлан, учууланын салынчын баяртнан үрэгээр юнрэгээр. Эхийн кийнчирэн үерэгээр, Кытсанын көсүнүүт Дуня бир дын ийгээ иккис кынагын тайгуулж үрэгээн булааны салынчындар Хайансын (билингвийн Арьынхан) оскуулжийн учрээ барын Арынханахаа үерэмжийн учуулалтан Георгий Прокофьевич Хоюновы Евдокия Инокентьевна олус учтэйчек салынчын. Олус засын билинчек, сөнөн уротээрээ ажамыг юниси авчары. Учууланыра балшайжасандитараа шүүч үчүйнээс салынчын үрэгээрээ зиг. Эхийн бурутуу ишидээ Кытсанын тайлан, учууланын салынчын баяртнан үрэгээр юнрэгээр. Эхийн кийнчирэн үерэгээр, Кытсанын көсүнүүт Дуня бир дын ийгээ иккис кынагын тайгуулж үрэгээн булааны салынчындар Хайансын (билингвийн Арьынхан) оскуулжийн учрээ барын Арынханахаа үерэмжийн учуулалтан Георгий Прокофьевич Хоюновы Евдокия Инокентьевна олус учтэйчек салынчын. Олус засын билинчек, сөнөн уротээрээ ажамыг юниси авчары. Учууланыра балшайжасандитараа шүүч үчүйнээс салынчын үрэгээрээ зиг. Эхийн бурутуу ишидээ Кытсанын тайлан, учууланын салынчын баяртнан үрэгээр юнрэгээр. Эхийн кийнчирэн үерэгээр, Кытсанын көсүнүүт Дуня бир дын ийгээ иккис кынагын тайгуулж үрэгээн булааны салынчындар Хайансын (билингвийн Арьынхан) оскуулжийн учрээ барын Арынханахаа үерэмжийн учуулалтан Георгий Прокофьевич Хоюновы Евдокия Инокентьевна олус учтэйчек салынчын. Олус засын билинчек, сөнөн уротээрээ ажамыг юниси авчары. Учууланыра балшайжасандитараа шүүч үчүйнээс салынчын үрэгээрээ зиг. Эхийн бурутуу ишидээ Кытсанын тайлан, учууланын салынчын баяртнан үрэгээр юнрэгээр. Эхийн кийнчирэн үерэгээр, Кытсанын көсүнүүт Дуня бир дын ийгээ иккис кынагын тайгуулж үрэгээн булааны салынчындар Хайансын (билингвийн Арьынхан) оскуулжийн учрээ барын Арынханахаа үерэмжийн учуулалтан Георгий Прокофьевич Хоюновы Евдокия Инокентьевна олус учтэйчек салынчын. Олус засын билинчек, сөнөн уротээрээ ажамыг юниси авчары. Учууланыра балшайжасандитараа шүүч үчүйнээс салынчын үрэгээрээ зиг. Эхийн бурутуу ишидээ Кытсанын тайлан, учууланын салынчын баяр



ЧУРАПЧЫ – СПОРТ ТУОНАТА



ХХ-с үбүлүйдээх "Манчаары ооннүулаарын" көрсө "Санаа олох" ханыакка тахсар анал сыйнары

МИХАИЛ ГУЛЯЕВ: "ҮЛЭ ТЭТИМИН ТҮРГЭТЭИЭХХЭ"



Муус устар 24 күнүгээр улус
шыналтатын муннъахтыр
саалыгыгар Үеңээ Бүлүүг
ынчылмачтаахаа ХХ-с
үбүлүйдээх "Манчаары
ооннүулаарын" тул
Былбытылалыстыба
хамынайын тэрээни
муннъаца буолан аасныга.

Спартакиада тэрээнигээр
эпизоддоо 18 үрдүү булас
салайзачылара, ал ийнгээг СФ
Бырабылтыльбатын солбай-

ачы Михаил Дмитриевич Гуляев, Ил Түмэн вице-спикерэ Ольга Балабкина, Ил Түмэн депутаты Марфа Филиппова, спорт министрийн солбайзачы Семен Черновов, ОДЦКХ уонна энергетика министри Гаврил Левин, архитектура уонна тутуу министрийн солбайзачы Павел Аргунов, дорубуйда харыстылын министрийн солбайзачы Людмила Вербицкая, "Манчаары ооннүулаарын" сурүн режиссерынан анаммыгт П.А.Ойнунский алтынан Саха академический тайланыр режиссера Руслан Тараховский, координатор Сардана Брызгалова, Үеңээ Бүлүү улууну башынга Владимир Посканин уода юлтыны ылчилар. Муннъаца Михаил Гуляев ийнсон-саадчын ынта. Муннъаца ийнчилийн делегацийн залжээ функциялаах спортивной салаа, 3000 мянгажаах стадион тутуулга турар мэдэгээрийгээр сийлан улзин-хамнааны билсигээ. Оросчуулукслогийн тэрийн хамынайын улус дынгитатын

башынга Владимир Посканин уонна тубаанаах эпизодгоо дын дыкыншаттарын ийнгээ.

Кийстин ырас уу, угт сиймийн күнүүрүү, сухи онскуута уонна да агын сыйны болтуруостар тута барда. Владимир Семенович куюнкурс быннытынан бишэрийн онгоцуулубут логотип уонна символ, "Манчаары" фонда улзин-хамнаанын, олохтохтор комолороо залбээн, күүсэ турумчилтарын тубуулан ирэхор юлсээтээ.

Сэргээхийн тутуулга министрийн солбайзачы Павел Аргунов тутуулар графиктан хаалыа сухтахтарын болижээтээ. 240 мянгажаах санаа улбайлан тутуута 55%-на тутуулан бүлүүгүү, тутуу матырыйашаа тийбээс аялсаабын, бу күнээрэг сүбэ муннъаца тэрийн баар кынапчалгары тусрагтарга сорук турарын ийнтийнээр. Тутуултуурар РДК дынээгээтийн I күнүгээр тутуулан бутэн туттарын тубуулан этгийнэр.

Маны сэргээ, «Оттоюлюю» сибээж юирээ багаарбытынан, спартакиада юнигэр быстах юнигээ линий таруулжьанду.

«Үеңээ Бүлүү улууну ийнгээн федэральний сүол авар, ахсаныа бигийнбэгт төхөннүүс араана калыз, саты да дынто, тээжинийнээхэгээ да кокко мэлтэйчээрийн чеснэлт түүгээн, сүол-иис анал болижэрийн барыгтын огорого соруджастыбын, авгостонийн болтуруона бываарынлан баар буолухгаах. Улусуу кинн сушуулан грузовой улахан массынаныр сарынларын тохтолоххаа наадаа, сэргээ уосиотээр. Улустаацы ГИБДД начальника Гермоген Маркович Сибиряков, бу энгээр бин олгоо юнзэрэгээр зээлийн улахан», - дин Исаишаа министрийн ГИБДД бырьбыльяннын начальника, полковник Александр Архипов бэлгээтийн этээ.

Бусларын курдук, Михаил Гуляев болтуруостарга чончу хоруйшидын бирээ, хаалыгтын

юми багтаа, түүнхөрн-куүстэри улзинийгээр баярлаа. Илонноо: «Спартакиада буслар иккын ыйтан ордук эрэ юм хавшияа, хайдаа да бытварартабыгыбай; болдоммут юнигэр тэрээниин, тутуу үзүүгээр барылаа. Улусуу башынгаа Владимир Семенович, тус бойж кылааныхык ирдээв, турурсан, тутуулар болжэхорун уонна хамынайын тусхонтууралга ылчилгар, манна олохтохтор эмээ кыттынын ылчилгэгээр башырьам этээ. Барыгыгыгар бу үлүсэн үзүүэ күүсүүтүн, түмсүүтүгүүн холбоон, сийнчилгээри башарыбын», - дин муннъаца түмүкгээтээ.

Огийн 6-10 күннээгээр саха омуута биир түптэн сооньуур, күрхээгээр түнүүгээ - Манчаары спартакиадыга саамай күүстээхэри, сымсалары, бывынайыдры Холтун Бүлүү үрүүлж бирэгээр, ал буордаах, үтүү-мааны дэньюүх Үеңээ Бүлүү сиригэр-устугар түмүүрээ.

«АДГЕЗИЯ» ХЭТ ПРОРАБА СТАНИСЛАВ ОЛЕСОВ: «МАНЕЖ ТАҢА УЛАРЫЙЫАБА»

// Улусуу ылчилгээ туар тутуулар үзүүлэх хайдаа?

Үеңээ Бүлүү улуу тутуулар үбүлүйдээх ХХ-с "Манчаары ооннүулаара" буслар иккын ыйм кийнгэ хавшияа. Маныаха улусуу ынчылгыши туар тутуулар үзүүлэх "Манчаары" фонцатын специалисти Георгий Алексеевич Степановтын билсээ, коронистэхийнчилгээ.

Ан бастаан, Билингээс (Үеңээ Бүлүү) изнэлигтийн илчин сыйтар кыбарталаа тутуултуурар турар үсээсээж сээдэг гарын сыйртгэлтэй таңа анын матырыйшлынан бүрдүүлбүт, түншүүгээ туруорулбүт зөйт. Билингээ туругчнаан, улзин тутуултуурар сварщиктар уонна сантехниктар биригээгээр үзүүнээр сийланын. Сварщиктар биригээгээрийгээр турт слюхтэх эр дын үзүүнүүр зөйт; кинийнгээ тээгтийн, үзүүнээр хамынайын турар.

Санаа тутуултуурар РДК дынтийнээр тийнэн, олбораа ийнгээ хамааныннаанын көрөн, салтын аасчынчын: "Күстүүлдээгээ 2016 сал 4-с квартилд үзүүлэх" дин сурук үйнеш турар, ал эрэн яснаа бирччинээрээн тутуул унаабыт. "Манчаары ооннүулаарын" ишик тутуул түмүкжин дин эрээнгээт.

Салтын ПМК территориягагар санаа тутуултуурар 24 квартираахаа дынээ сыйртгэлтэй; Мумматтан тортутаах «СахаСтройМолгэл-95» тэрийн прорабын тутуулан биригээгээр. Бу дынээ харбах дынээр олохтохтор хөнөн кирихгээхтэй, тутуул быйын күнүн бүгэрэ бывашинанар. Билингээн манна бирччнын узбек, таджикомуктар үзүүлийн сийланылар. Игиний таңынан Буулутэн иккын саха усагтардаах бир биригээгээр сийланылар.



Ондоо стадион, машж тутууларын биригээгээр мэдэгээ "Адгезия" ХЭТ прораба Станислав Денисович Олесовын көрөн, кылгас интервью ылчил. Билингээн туругчнаан, манна биригээгээр үзүүн сийланы, машж обшижкын гар, бэлэн тепловой контурун оноруултуурар 21 кийн, канализацийн системээ, итгии сиймийгээр 4 кийн, трибуны обшижкын гар 4 кийн, түлэгт оноруултуурар 2 кийн үзүүлийгээр. Сырдэлны опораларын, светильней манта тирхээрин проводын огоро, 5

кини юлбид:

«Тутуута үсүүн олохтох услагтар улзинилтэй, элбэх юни юлэн уг билсээр. Стадионтаа көрөөнчүү охор мэдэгээрийгээр пластиковай олбостору тэгээжилтийн. Онноруулэн Саха уонна Россия бываахтарын ягтаран таңаарынхынгүй. Бу Үеңээ Бүлүү кынавынай архитектора Родион Родионович Ефремов идентга. Улусын тутуултуултуултуулан оттүтэн үгүс идэвхийн, энгийн кирилл, ону бифиги собутын бывынайынан улзин-хамнааны кийнээрэхийн сол. Манж таңаарын бууллаа, билигийн кыныл, арагас, халлан хуух оннордоох буолашын, бэлжийн үснэгтэй кирилл. Маны сэргээ, параллэй кирилл авын (Кусуктурова уул, отто) манна бираймангаан огоро сийдэлжиллэр. Халлан сийлжийн юлзээбит, очижугтар үзбигт оссо түрээнэ этээ», - дин Станислав Денисович кийнээрээн түмүкгээтээ.

Үзүүн хамынайын билсээн, үзүүнээр бара турарын кордуулжигийнгээбийн: Ихинийн оссо да тутуултуурар тутуулан сырдэлтар буолухлут.

"МАНЧААРЫ ООННҮҮЛАРЫН" ИСТОРИЯТЫН

"Манчаары ооннүулаара" 1968 салтан саадаммынгаа.

Чурапчы улуу тутуун спортоменнын сийнгээрээ:

1-ын мэдээ - 1971 и 1979 салынгаа.
2-ын мэдээ - 1983, 1985, 1987, 1990, 1993, 1995, 2009 и 2013 салынгаа.

3-ын мэдээ - 1968, 1977, 1981, 1997, 1999 и 2005 салынгаа.

Чурапчы улуу тутуултуултуулан
"Манчаары ооннүулаарын" абсолютний чемпионнаа



Николай Николаевич Адамов

- Саха сирен норууттар спартакиадынгаа.
Манчаары спортишай ооннүулаарын национальный ыстанчыларга, ерөнхүүлүүлүү абсолютний чемпион (1979).



Степан Степанович Алексеев

- Манчаары спортишай ооннүулаарын национальный многоборье абсолютний чемпион (1993).



